

INFORMACIJA

**O PONUDI ODRŽIVOG PAKETA USLUGA ZA FINANSIJSKU
INKLUZIJU I PONUDU ZELENIH PROIZVODA I
PROIZVODA USMJERENIH NA DRUŠTVENO ODGOVORNO
FINANSIRANJE**

Sarajevo, juni 2025. godine

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da je u skladu s Odlukom o mjerama za jačanje finansijske inkluzije i održivog poslovanje banke koju je donijela Agencija za bankarstvo FBiH, od 01.04.2024. godine ASA Banka d.d. Sarajevo uvela u ponudu novi paket usluga pod nazivom Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju.

U nastavku dostavljamo detalje ponude Održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju:

OPIS	Da	Ne	Planirane aktivnosti
Održivi paket za finansijsku inkluziju	X		
- otvaranje i vođenje tekućeg računa; - korištenje usluge internet bankarstva; - korištenje usluge mobilnog bankarstva; 10 naloga mjesečno za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu do kumulativnog iznosa od 10.000,00 KM (transakcije žiro kliringa), što uključuje i bezgotovinske platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti; - neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH; - izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje debitne kartice bez naknade; - prekoračenje po tekućem računu (bez naknade za otvaranje što uključuje i revidiranje inicijalno odobrenog iznosa dozvoljenog prekoračenja vezano za račun za plaćanje); - promjene PIN koda u poslovnici banke ili na bankomatu; - slanje izvoda putem e-mail-a ili drugog elektronskog načina koji ne uključuje štampanje ili dodatne troškove za korisnika.			

Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju mogu ugovoriti vlasnici tekućih računa u Banci na teritoriji FBiH.

Korisnik Održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju Banci plaća naknadu za vođenje u iznosu od 3,70 KM mjesečno.

Naknadu za vođenje Održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju Banka može mijenjati u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom na godišnjem nivou, a koja može iznositi najviše 0,30% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH za prethodnu godinu, izračunatu na godišnjem nivou. Usklađivanje visine naknade će se vršiti jednom godišnje, po objavi zvaničnih podataka o iznosu prosječne mjesečne neto plaće u FBiH za prethodnu godinu od strane nadležnog zavoda za statistiku.¹

¹ Izvor: <https://fzs.ba/>

U nastavku možete pronaći detalje o ponudi zelenih proizvoda i proizvoda usmjerenih na društveno odgovorno finansiranje za fizička i pravna lica:

Tip klijenta Opis	Fizička lica		Pravna lica		Javna preduzeća	
	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne
Zeleni proizvodi	X		X			X
Namjenski kredit za kupovinu toplotnih pumpi, kotlova na pelet i kamina	U cilju očuvanja okoliša i smanjenja potrošnje energije, omogućili smo vam jednostavnu kupovinu i kreditiranje energetske efikasne i ekološke uređaja za grijanje. Na osnovu dostavljene fakture/predračuna Banka prati namjenu utroška sredstava, gdje se sredstva uplaćuju direktno na račun pravnog lica OX INT doo Tuzla (članica LAFAT KOMERC doo grupe).					
Projektno finansiranje obnovljivih izvora energije			Kredit namijenjen za investicije u obnovljive izvore energije. Projektno finansiranje namijenjeno projektima vezanim za izgradnju i rad male solarne elektrane i vjetroelektrane, kao i ostale projekte istih ili vrlo sličnih karakteristika.			
Proizvodi usmjereni na društveno odgovorno finansiranje	X		X			X
Namjenski kredit za obrazovanje i sticanje specijalističkih znanja	Dugoročni namjenski kredit za obrazovanje i sticanje specijalističkih znanja Na osnovu predračuna/fakture obrazovne ustanove, Banka sredstva uplaćuje direktno na račun firme koja vrši stručno osposobljavanje.					
Kredit uz 100% subvenciju kamate za MSP iz kreditne linije opštine Novi Grad Sarajevo			Kreditna linija uz 100% subvencioniranje troškova kamate od strane opštine Novi Grad Sarajevo za MSP koja posluje na području opštine Novi Grad Sarajevo. Prioritet pri odobrenju kreditnih sredstava imaju poslovni subjekti iz domena mikro i malih preduzeća, a posebno proizvodne djelatnosti, izvozne kompanije, IT usluge i turizam.			

Kreditni uz subvenciju kamate u cjelosti za finansiranje srednjih subjekata male privrede sa sjedištem na području Kantona Sarajevo			Kreditna linija uz subvencioniranje troškova kamate u cjelosti od strane Kantona Sarajevo – Ministarstvo privrede za srednje subjekte male privrede sa sjedištem na području Kantona Sarajevo. Poticajna kreditna sredstva namijenjena su korisnicima sredstava za obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, kao i za finansiranje za trajna obrtna sredstva. Korisnik sredstava obavezan je zadržati minimalno 70% od broja uposlenih koji je imao na dan podnošenja zahtjeva za kredit, a kako bi ostvario pravo na subvenciju troškova kamate.			
Kreditni uz 75% subvenciju kamate za privredna društva i obrtnike iz kreditne linije Srednjobosanskog kantona			Kreditna linija uz subvencioniranje 75% troškova kamate od strane Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Srednjobosanskog kantona. Krediti su namijenjeni privrednim društvima i obrtnicima za produktivnije poslovanje i rast privredne aktivnosti, kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veća iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje i povećanje izvoza.			

OPIS ZELENIH PROIZVODA I PROIZVODA ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE I NAMJENA

1. FIZIČKA LICA

Namjenski kredit za kupovinu toplotnih pumpi, kotlova na pelet i kamina

Namjena: Namjenski kredit za kupovinu i kreditiranje energetski efikasnih i ekoloških uređaja za grijanje

Iznos kredita: do 15.000,00 KM

Rok otplate: do 60 mjeseci

Kamatna stopa: NKS 0% za sve segmente klijenata (EKS: 0,93%)

Naknada za obradu kredita 1,00% od iznosa kredita, jednokratno, bez definisanja minimalnog iznosa

Naknada za vođenje kreditne partije 3,00 KM mjesečno

Valutna klauzula: Krediti se ugovaraju bez valutne klauzule

Namjenski dugoročni kredit za obrazovanje i sticanje specijalističkih znanja

Namjena: Dugoročni namjenski kredit za obrazovanje i sticanje specijalističkih znanja

Korisnici: Državljeni BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita

Preduslov: Predračun/faktura od strane firme koja vrši stručno osposobljavanje

Iznos: do maksimalno 20.000,00 KM, bez minimalnog iznosa

Valuta: u KM, krediti se ugovaraju bez devizne klauzule

Rok otplate: do 60 mjeseci

Kamatna stopa: NKS 3,99% za klijente Banke (EKS: 4,95%)
NKS 4,09% za nekljente Banke (EKS: 5,06%)

Naknada za obradu kredita: 1,00% od iznosa kredita, bez definisanja minimalnog iznosa

Naknada za vođenje kreditnog računa: 3,00 KM mjesečno

2. PRAVNA LICA

Projektno finansiranje obnovljivih izvora energije

Namjena: projekti investicija u obnovljive izvore energije, za izgradnju i rad male solarne elektrane i vjetroelektrane i ostale projekte istih ili vrlo sličnih karakteristika

Iznos kredita: u skladu sa zahtjevom i projektom, te ograničenjima iznosa u skladu sa zakonskom regulativom koja definiše maksimalne iznose izloženosti prema klijentu/grupi povezanih lica

Rok otplate: do 12 godina

Grace period: Odgađanje otplate je moguće za period povlačenja kredita (max. 36 mjeseci) plus 6 mjeseci od početka operacije/puštanja u rad – ukupno 42 mjeseca

Kamatna stopa: definiše se za svaki pojedinačni plasman, a u skladu sa važećom Odlukom o kamatnim stopama za pravna lica

Naknade: u skladu s važećom Tarifom naknada za pravna lica

Kreditni uz 100% subvenciju kamate za MSP iz kreditne linije opštine Novi Grad Sarajevo

Namjena: finansiranje osnovnih sredstava i obrtnih sredstava

Iznos kredita: do 500.000,00 KM

Rok otplate: do 36 mjeseci, uključujući ugovoreni grace period

Grace period: 6 mjeseci

Kamatna stopa: 2,85% godišnje, fiksno. Subvencija iznosi 100% troškova kamate.

Naknada za obradu kredita: 0,35% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed

Kreditni uz subvenciju kamate u cjelosti za finansiranje srednjih subjekata male privrede sa sjedištem na području Kantona Sarajevo

Namjena: za finansiranje osnovnih sredstava i obrtnih sredstava

Iznos kredita: do 2.000.000,00 KM po jednom korisniku sredstava

Rok otplate: do 84 mjeseca, a koji ne uključuje grace period

Grace period: do 30 mjeseci

Kamatna stopa: 2,80% godišnje, fiksno. Subvencija troškova kamate se vrši u cjelosti.

Naknada za obradu: 0%

Kreditni uz 75% subvenciju kamate za privredna društva i obrtnike iz kreditne linije Srednjobosanskog kantona

Namjena: za investicione svrhe i/ili svrhe obrtnog kapitala

Maksimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava:

- Za obrtnike – 50.000,00 KM
- Privredna društva do 10 zaposlenih – 100.000,00 KM
- Privredna društva od 10 do 50 zaposlenih – 200.000,00 KM
- Privredna društva od 50 do 250 zaposlenih – 300.000,00 KM
- Privredna društva preko 250 zaposlenih 500.000,00 KM

Rok otplate: minimalni rok otplate kredita je 12 mjeseci, a maksimalni rok otplate je do 60 mjeseci, uključujući grace period

Grace period: do 16 mjeseci

Kamatna stopa: 2,75% godišnje, fiksno. Subvencija iznosi 75% troškova kamate.

Naknada za obradu: 0%

S poštovanjem,
ASA Banaka d.d. Sarajevo